

355

indexed

12 SEP 1999

Card 13193

C M Mokgohlae.

356

773/8/28

5½ p

(8/6)

PP 1-7

Letlawa.

K34/28

ditsy dikxosi tā sethsāba sa Moletlane, xa selbtiēla xa di bolokwe felō xo tee le batho fēla. Xo na le felō, ka kwa ntlē xa motse mo di bolokwaxo xōna, felō fao xo bat thwe ke "letlaweng" xoba "tlaweng" ka xobane lebala leo ka nosi le bitsāva letlawa. Ke xōna mo xo bexo xo dumēlwa (le byale xo sa dumēlwa ke ba banguk) xore ke mo xo bexo medimo ya sethsāba.

Ka motxwa le molas wa sethsāba se kxosi xe a biditsāve (a huirile) xo tsēa lebaka le ~~batho~~ ^{xo} letelele xo sa tsebye ke sethsāba xore kxosi o biditsāve. Ko be xo dirua byale malakeng ale ~~batho~~ ba sesi ba akxola metxwa ~~e mepsa ja~~ Makxowa, le òna Makxowa a sesi a ba le xo dirijana le maxosi a ~~batho~~ mo ditabeng tsā puos. Xe kxosi a biditsāve xo be xo fele xo thwe: "Kxosi o a baby". Xo dirua ~~galo~~ xo fihlela xe xo fetile lebaka la dikxwedi, ~~ob~~ ^{de} xina xo bexwako xore "Kxosi o biditsāve," xina ~~de~~ be sethsāba ka moka lanna, basadi le lana ba a lla (le xe ba lle nri ka nthiā mexikxos) ba ~~x~~ xouleletsā mo ba bexo xina, basadi xe ba ya nokeng, le xe ba boja, masēmong, xo loueng, kxonyeng, ka xohle xo kwalla mantūn a kxouleletsō a sellō sa xo llēla kxosi. Xo èmēlwa ~~ka dits~~ (hloloxwa) ka di kxoro. Batho ba ba yaxo maemong, ba sepela ka maoto, xe ba sa le kxojana le motse wa mosatē ba be ba swanetē xo kxobokana, ba tholoxē sellō ba - sa mahlomola-pelo, ba balabala; monna a ntē a re: "Bababee! Sebata-kromo! Mabélé!" le tē dingwē. Ba dira byalo xo fihlela xe ba tsēna kxoro ya mosatē. Xe motho a be a ka tsēna ka kxoro ya mosatē a sa ope mokxosi wa sellō e be e le ~~motso~~ namane-tona ya molato-lato, wa mabolélélwu-ruri, o be a lefisāva kromo.

Dikxosi di le di bolotwa bosexo; komme xapé xo be xo sa dumelive xore kxosi a ka hiva a le nosi. Xe a hivile, xo be xo tseva e mongwé wa bakxomana ba ba bexo ba le Kxaufi-ufiⁱ le madi a boxosi, a bolava kutamong xo thuve a be mosamélô (mosamô) wa kxosi. Felo fa xo bitsivaxo "tlaweng" xo be xo sa dumelive xore moths a ka ya xona le xe e le xo feta kxaufi le xona mo lebakeng la mosexare o mokko moxolo ka sekxaléla, le xe e le moraxo xa phirimo ya letsatsi

Xo bewa kxosi boxosing.

Kxosi xe e hivile o be a swanetsé xo latéluva ke morwa wa xaxwé ~~yo~~ moxolo mo boxosing. Xe morwa wa xaxwé a ~~le~~ sa le e mongane xaxolo, xo ~~ngafila~~ monn'ako kxosi, xoba e mongwé e a lexo kxaufi ~~le~~ boxosi xore a swaréle kxosi-kxosi setulo xo fihlèla xe a ~~loodile~~. Xe a ~~loodile~~, a swanetsé xo tseá boxosi o xatišwa bolökô, ke xore ejena kxosi Imphsa o swanetsé xo ~~uthisa pholo~~ e ~~uthiso~~ e išve kkorong, banna ~~ba~~ ba ~~bathsala~~ ba phunthexile, e hlabiwe, ka lóna letsatsi leo e bixilweko ka lóna, e se ~~ke~~ ~~ya~~ be ya rôbala xore e hlabiwe ka le le latéluva; komme xe e hlabilive, e a apewa mo kkorong e lewa ke banna ba sethsaba mo kkorong; mong wa yóna o fiua hlôkô ya yóna. ~~xore a ikape~~ le kxozana (tona) ya kxóz xe a swanetsé xo tseá lexatong la tatákwé, o dira ka òna mokswa o ~~osa~~ o ~~xatišwa~~ o xatišwa bolökô. Xo hlabi kxomo ye, le xo ja nama ya yóna ke byóna bohlatse bya xore Kxosi xoba toná ke ya kxóz ya xore le xore te ~~te~~ mokete. Xe e kxosi ya sethsaba morérô xa o felele fao; xo kxethiwa letsatsi, xo tselbiwe matona ohle a dikxóz tsá sethsaba xore ka peo ya kxosi e tla ba ka kxwedi ya xore (xo bewa leina la kxwedi). Ka letsatsi matona le batho ba a phunthexa; kxosi e mphsa e lewa sepaxareng

mo e selebaneng sa batho bohle. Xona fao ba baxolo ba sethsaba ba mo apesa kobo ya sebata — nkuné xoba tan. Kxadi e kxolo (kxaitseidi wa tataxwé o mo nea sefoka mo seatleng, a be a mo apesa pheta ya ~~thud~~ thaxa. Diretō & xona fao xa bolokwe. ~~Kobo~~ kobo ye aya sebata e ūpa xore xo tloxa mo letsatsing leo mmēwa-boxosi ~~xa~~ a hluwe e le motho fela, eupya ke tan, xoba sebata, o a loma. Sefoka se ūpa xore ke yēna modimo o moxolo na sethsaba; le seletsvana sa maxaxana se a se filwexo mo seatleng se ūpa xore o filwe matla le thswanélo' ya xo bolaya ba ba diraxo bobe mo sethsabeng.

Xo boloka bahu

Mokwa ~~was~~ wa xo boloka bahu mo sethsabeng sa Moletlane xa ~~sebistiela~~ ke òna wo: Xe motho a hrule, pele a seso a bolokwa xo swanetsé xo tselya xore ke lesika lefe, ba x'abo ba ts'wa thoko efe. Xa a robatene, xa pathamisive, *xa kanamisive, eupya o a kotamisiva, ~~sefahlo~~ ka mo lebitleng (moleteng) wa ntikudiken, ~~sefahlo~~ sa xaxnē se lebiswa thokong ye ba x'abo ba ts'waxo xona xe ba tla mo ba lexo xona. Ka baka leo ba e lexo bôna-bôna ba xa ketana le Matebele a mantei ba lebiswa thokong ye ya maxareng a borwa le bohlaba-tsatsi felo fa xo thwexo ke Hlöxö-tlou (Bethal) xo lebana le (Bethal) ka xobane xe ba tsena mo lefaseng leo ba rotoxile thokong yeo. Xe xo ~~xa~~ be xo sa tselye thoko ye mohn a ts'waxo xona, xona o be a sa epelwe byaloka ba & bohle, eupya a epelwa mo khwiting xoba lesakeng la uka ta khlofelo ya xore o tla no ya kua uka e ya xo xona.

Monna: Xe xo hrule monna e a naxo le lesaka la dikromo o be a swanetsé xo bolokwa ~~was~~ ka mo lesakeng, sefahlo xo se lebiswa kua ba & ts'waxo xona.

Xe a se na lesaka la dikromo, o be a bolokwa ka ntłé xa motse, e sexo kxolé. ~~Pele xe a seso~~ Xe motho a swanetše xo bolokwa ~~xo~~ xo be xo sa dumelilwe xoe xo llinx tiro ya polvko e seso ya phethixa. Xo fetawa tsöhle pele (xobane motho o be a bolokwa xe a sa tsö kxaoka Xe a nyaketswe ntłö (lebitla). Xe e le monna yo a naxo le basadi ba bantši xo be xo thælwa mabélè ka mo moxopong xoba sebyana se a bexo a jëla mo sónaq xomme xe banna ba mmolokile, sebyana tše le tše dingwé tše a bexo a jëla ka mo tsöna di thubiwa (phatliwa) mo xare xa lapa la mosadi e moxolo, xona sellö se a thoméxa se re : thsööö

Mosadi: Mosadi o be a bolokiwa xöna mo motseng, fëla e sexo ka mo lesakeng byaloka monna, le xe xo be xo na le dikromo ka xa xaxwé.

Ngwana: Ngwana o ~~de~~ mongenyane o be a bolokiwa ka mo lapeng; tše lesea ~~ka~~ le ka mo leobong le be le bolokiwa. Xe e le lefolotsana xoba a tla a setsé a hñile o be a ~~to~~ bolokwa ^{hñile} xona ka mo ngwakong, xo thwe o ~~tla~~ a seso a bona letsatsi.

Lesoxana: Xe motho a be a ka hñwa a sa le lesoxana le se seso xo la tše mosadi la ba le ngwana, o be a roxakiwa xe a bolokwa. Ba mo thsumá ka sesa ka mo moteteng (marakong) ba mo thswirinya, ba mo roxaka, ba re o sepetse a seso a ~~txela~~ dira pen. Monna le mosadi ba be ba dumediäwa xo thwe ba sepele xabotse, ba lokisetsha ba ba setsé moxolo, eupya lesoxana lona le roxakiwa xabohloko hñloko.

Setopo se be se sa nthiüve ka sefero ~~to~~ mojako wa lapa; eupya lefao le nthiüve ka thoko' xa photo, setopo se nthiüve ka lesoba leo xo thwe: ~~moths~~ phiri e swahlile, ya tše motho

Xo lléla mohu

Mosadi xe a hvetšwe ke monna o mo lléla lebaka la ngwaxa ka ko fsifsalélwa — o tlöla mahura a a hlakantswexs le mosidi mo kohle; maséka a masto le a matsökö o a solwa ke basadi ba bangwé ba ba lexo bahlölökadi, ~~mo~~ * ~~* moraxönyana xa blu;~~ o apesüva le letlalö la pudi le lethsonyana le le kxatxathetsexo mahura a a ~~hlak~~ hlakantswexs le mosidi; lóna le lëpélélala ~~ta~~ mo lehlakoreng; hlökö e fapiwa ka ~~letl~~ letlalonyana le leséane la sexaxabi; o a sisimisa xe a lebya; xa xo selö sa bothakxa se a se aparako le xe e le xo se bea mmeleng. Mahura a a a tlotsexo ~~je~~ letsatsi le fisä a a nyaoxa, a ele, a mo hlokisé ~~khupoo~~ ka ~~se feba~~ xobane a kabé a tséna le ka mo mahlong; xe e le marexa a a théma, a mo tonyetsä; ka xo riado ke xore motho yo o Kveswa bohloko. Xa a bolediswe ke batho péla le xe a tswetsé ntłé ka xo ya nokeng le xe e le ~~masexo~~ masémong. Xe a ~~tb~~ tsoxa ka sellö, a be a robale ka sóna. Bana le bóna la phela ~~ka~~ xo beolwa moriri. Mohlölökadi yo xa xo monna yo a ~~saw~~ ka tsénako xo yéna pele xa xe a séso a alafiva ~~s~~ (yéna mosadi yo).

Xe monna a hvetšwe ke nwoadi o ~~a~~ phela ~~ka~~ xo beola hlökö a sádisä moriri ~~o~~ ka bosesane xo dikolosa hlökö; le yéna o alafiva pele xe ^{na lexo} ~~a~~ ^{tséna} mo basading.

Ngwana o llélwa ka xo beolwa, xo sádiswa moriri o mosésane xo dikolosa hlökö. Bohle ba ba lexo ba leloko xoba lesika la-bo mohu ba mo lléla ka xo beolwa merini ya hlökö.

K34/28

Meila e mengwé.

Mosadi xoba kxarebē xe a le lettadi ke xore a riboxa xa a swanele xo tsēna ka mo xo lexo molwetsī, ke xore xe a sa le mo ~~ta~~ dikxwedding, ya pele xo fihla xo ya ~~bō~~ bōhlan; xo thwe a ka xata molwetsī, bolwetsī boga se ke bya fo fokotsēxa; mohlomong molwetsī a ka be a hwa, xoba a fola xe ^{mosadi} motho yo a belexile. Le monna yo a lexo moxatsā mosadi yo, yo xapē mpa ~~ya~~ e lexo ya xaxwē xa a swanēla xo tsēna ka mo xo lexo balwetsī ba ba babyaxo xaxolor xe mosadi wa xaxwē xoba yo a mo filexo mpa a riboxaxo.

Xe xo na le motswetsī xoba molwetsī yo a babyaxo xaxolo xo bewa lephetō (Kōta e rapalatāva mo lapeng xo lebana le mojakō o molwetsī a lexo ka mo xo òna). Basiki ~~fo~~ la ~~motswetsī~~ fēla, le bakxalabyē ba basadi ba bōna ba sa hlwexo ba bēlēxa, le bakxekolo ba ba sa hlwexo ba belexa, le basimane le basetsana ba ba sesōku ba raola bōna ba ka thsela lephetō le. Banna ba bafsa, basadi ba bafsa, masōxana le makxarebē, basimane le basetsana ba baxolo xa ba swanele xo thsela lephetō le, xaxolo xe motho a riboxa.

Mosadi xe a le moinana xa a swanele xore xe a fihla lapa xoba ntlo a lesa dittakala di kxobona mo monyakō xoba seferong a sa di olele. Xo thwe a ka tlo thswenyēxa mo pelekong ya xaxwē.

Basadi ba bafsa ba ba sa bēlēxaxo le makxarebē le basetsana ba ba ~~setsē~~ ba ~~setsē~~ xa ba je nama ya lifolotsāna le xe e le ya kxomo xoba fudi yee rapoletāwexo (e xo hveditsāwexo e na le namane ka teng).

~~Kad~~ Basadi ba bafsa ~~le~~ ba ba sa bēlēxaxo, le makxarebē le basetsana ba ba ~~setsē~~ ba ~~setsē~~ xa ba swanēla xo ta tsēna-tsēna ka lesākeng la dikxomo ka xo rata, xe e se xe ~~no~~ basetsana ba e le badisi ba tsōna.

Bolōkō bya dikxomo xa bo tsēwe ~~xe~~ ~~da~~ ka mo lesākeng xe dikxomo di ~~setsē~~ di tēvēlē. Bo tsēiva lebakeng la xe xo xamiwa fēla. ~~longer~~ ~~longer~~ Xa xo dumelēlwe xore motho a re xe a hlōla monyane ~~ta~~ tlōzē le mafofa a hlōkō, xo thwe o tla tawala ngrana e a se naxo ~~le~~ ~~no~~ moriri.

ditefiso tše dingwé

K34/28

fine f
edelberg

Xe monna a ~~tswata~~ ^{tsavetsé} ngwana ka mo lapeng le lengwé le e seo la xawé ^e le ka utlē ka xa xo dumélélwa ke mong wa lapa ^{le} ~~leo~~, o ~~lefisive~~ & lefa ka kxomo.

Xe lesóxana le ~~tsavetsé~~ tsavetsé ngwana mo lapeng le lengwé ka utlē xo tumélélö ya mong wa lapa leo, e lexo monna, o lefa ka kxomo. Le a tsavetsé ngwana le kxarebë ka utlē xa tääeo, o lefa kxomo.

Xe lesóboror (mosimane ~~ya~~ a ~~sesoko~~ ^{sesoko} a bolotéva) a tsavetsé ngwana ka utlē xa tumélélö ya batswadi & ~~xa~~ a lefisive, ka kobane lesóboror xa le) kaiwe xore ke motho & e a phethexilexo, eupya & ~~kaiwe~~ xore ke myya, komme myya xe e sentse xa e lefisive selo' xa e se xo itiva.

^{pres} ^{met} Xe mosetsana a ka swara ngwana a ~~seso~~ a ~~ta~~ ya komeng ya basadi, xe kôma e tswa ~~a~~ o & kxethollwa mo baleng (~~bas~~ basetsana ba la ~~ba~~ wetšwaxo) ka xo se tîwesive dikrakkö tše di swanako le tsâ ba ba sesoko ba swara bana.

End. S. 356

C. M. Mokgohlwé,
Berlin Mission School.

P. O. Woyenthin,
via Heidelberg Tel.